



Association Loi 1901 / OF-75640465964  
SIRET 432 360 857 00036 - APE 8559B  
Datadock : 79447

## Centre de Formation Professionnelle en langue et culture Occitanes

Siège social

LA CIUTAT – Transmetem !  
25 carrèra/rue René Cassin 64000 PAU  
Tel : 05 24 37 00 59 - 06 26 77 88 21  
aquitania@cfpoc.com - www.cfpoc.com



# SATISFACCION DEUS APRENENTS

## FORMACION ENSEHAR PROFESSOR

### ANNADA 2020-2021

**Responsabla pedagogica** / responsable pédago. : Laura Cadeaux  
**Formacion professionau** / Formation professionnelle : Ensenhar

Aquesta enquesta qu'esto heita en fin de formacion auprès deus 5 aprenents que l'an seguida.

Cette enquête a été effectuée à la fin de la formation auprès des 5 apprenants qui l'ont suivie.

➤ **Contiengut** / Contenu

	1	2	3	4
	Maishant	Atau atau	Plan	Hèra plan
Lo contiengut deus cors qu'ei satisfasant e que correspon a las meas espèras / Le contenu des cours est satisfaisant et correspond à mes attentes				5
Que sèi quins punts e'm cau tribalhar e sus qué e vau estar jutjat-da, se passi ua certificacion de lenga / Je sais quels points je dois travailler et sur quoi je vais être jugé-e, si je passe une certification de langue		1	1	3
Las leçons, los exercicis, los documents e las activitats perpausats que son variats e de qualitat / Les leçons, les exercices, les documents et les activités proposés sont variés et de qualité				5
Las 4 granas competéncias deu CECRL <sup>1</sup> (comprensons orau e escriuta, produccions orau e escriuta) que son tribalhadas de faïçon eficaça / Les 4 grandes compétences du CECRL (compréhensions orale et écrite, productions orale et écrite) sont travaillées efficacement.				5

1 CECRL = Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

➤ **Debanar** / Déroulement

	1	2	3	4
	Maishant	Atau atau	Plan	Hèra plan
Los cors que son equilibrats com cau enter elements de teoria, exemples e aplicacions / <i>Les cours sont bien équilibrés entre éléments de théorie, exemples et applications.</i>				5
Lo tribalh hèit en cors que prepara com cau au passatge de la certificacion de lenga / <i>Le travail effectué en cours prépare correctement au passage de la certification de langue</i>				5

➤ **Activitats** / Activités

	1	2	3	4
	Maishant	Atau atau	Plan	Hèra plan
Las activitats perpausadas (oraus e escriutas) que son variadas / <i>Les activités proposées (orales et écrites) sont variées</i>				5
Aqueras activitats que son perpausadas en foncion d'un nivèu de dificultat mei anar mei haut / <i>Ces activités sont proposées en fonction d'un niveau de difficulté croissant</i>				5
Aqueras activitats que'm permeten de'm verificar la progression / <i>Ces activités me permettent de vérifier ma progression</i>				5

➤ **Presentacion** / Présentation

	1	2	3	4
	Maishant	Atau atau	Plan	Hèra plan
Los formadors o las formadoras que presentan las nocions de faison clara e estructurada / <i>Les formateurs ou les formatrices présentent les notions de façon claire et structurée</i>			1	4
Los supòrts de cors que'm son utiles / <i>Les supports de cours me sont utiles</i>				5
Los formadors o las formadoras que s'asseguran las nocions que son assimiladas com cau / <i>Les formateurs ou les formatrices s'assurent que les notions sont bien assimilées</i>				5
Los formadors o las formadoras que's saben adaptar au public e a las soas demandas / <i>Les formateurs ou les formatrices savent s'adapter au public ou à ses demandes</i>				5
Los formadors o las formadoras que s'estàn disponibles taus sons aprenents / <i>Les formateurs ou les formatrices demeurent disponibles pour ses apprenants</i>				5

Globalement, qu'ei lo vòste nivèu de satisfaccion per rapòrt ad aqueth cors / *Globalement, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce cours :*

1	2	3	4
Insatisfèit, a	Meilèu insatisfèit, a	Meilèu satisfèit, a	Satisfèit, a
			5

S'avetz remarcas o proposicions tà ns'ajudar a melhorar los cors, mercés de las notar aci devath /  
*Si vous avez des remarques ou des propositions pour nous aider à améliorer les cours hebdomadaires, merci de les noter ci-dessous :*

Très remarcas escritas qu'eston colectadas

**Rem 1 :**

La formacion que recebom qu'èra de gran qualitat e variada, mercés a las personalitats diversas deus formadors, e mercés tanben aus lors apròchis pedagogics complementaris.

En mei deus contienguts interessants deus cors e de la lor progression plan pensada, çò qu'èi eseciaument apreciat qu'èi la dimension umana, l'escota de tots los formadors, lo sostien e l'acompanhament individualizat, pr'amor quan s'ageish de transmèter e d'aprèner ua lenga, mes tanben de descobrir l'esperit d'ua cultura, la dimension afectiva e la hidaça que son hèra importantas, e aqueths ingredients indispensables qu'i èran tots e dosats com cau !

Mercés per tot a cadun,

**Rem 2 :**

Quasi tous les formateurs notent les mots nouveaux ou expressions au tableau.


ce serait bien si tous le faisait car quand on manque de vocabulaire et qu'on a du mal à entendre bien les sons, c'est souvent compliqué de les écrire phonétiquement et de les retrouver ensuite sur un dico

peut être donner plus de liens vers des chansons ou comptines en gascon à pouvoir utiliser ensuite en classe. j'ai découvert des supers groupes mais beaucoup trop compliqué à utiliser ensuite en classe.

ce serait bien de pouvoir se constituer un petit répertoire de chants, comptines et poésies pour tous les cycles

sinon, les cours sont vraiment géniaux

**Rem 3 :**



La remarca que pertòca meilèu la formacion pedagogica deu Cap'òc : a la fin de l'annada, e seré possible de's guardar temps tà aprestar la rentrée pr'amor pendent l'estiu, que tribalham e que'ns pausam hèra de questions practicas suus aprenetissatges.